



NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION  
NOVEMBER 2016

**SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA: PAMPIRI YA I  
SETSWANA FIRST ADDITIONAL LANGUAGE: PAPER I**

**MARKING GUIDELINES**

Nako: 2½ Diura

Maduo: 100

---

**These marking guidelines are prepared for use by examiners and sub-examiners, all of whom are required to attend a standardisation meeting to ensure that the guidelines are consistently interpreted and applied in the marking of candidates' scripts.**

**The IEB will not enter into any discussions or correspondence about any marking guidelines. It is acknowledged that there may be different views about some matters of emphasis or detail in the guidelines. It is also recognised that, without the benefit of attendance at a standardisation meeting, there may be different interpretations of the application of the marking guidelines.**

---

## KAROLO A           TEKATLHALOGANYO

### POTSO 1

- 1.1 Ke selo se se tlhokegang malatsi otlhe/se go ka se dirweng ntle le sona. (2)
- 1.2 Ba bone lekhubu la mowa o o bolelo thata. Leuba. (1)
- 1.3 Elnino (1)
- 1.4 Ba nagana gore gongwe re kgopisitse Mmopi ka ditiro le tshololo ya madi e e sa tlhokagaleng kgotsa baeteledipele ba rona ba a gatelela ba bo ba athola batho ba se na molato. (2)
- 1.5 Go rwalarwalana le metsi kwa re yang teng/go se dire mo letsatsing, go tlhola mo go lona, go rwala dikuane le go ituduetsa ka mekgele. (3)
- 1.6 Kankere ya letlalo./(*heat stroke*) (1)
- 1.7 BOSETLHOGO BA KOMELELO MO:
- 1.7.1 Dimeleng:
- Dimela di ne tsa se ka tsa mela ka ntlha ya tlhokego ya pula/metsi.
  - Maungo a ne a tshaselwa ke seboko a ise a nonofele go jewa, mme a mangwe a ne a wela fa fatshe a sa ntse a le matala. (2)
- 1.7.2 Diphologolong:
- Di ne tsa bopama le go swa ka ntlha ya go tlhoka phulo le metsi.
  - Ka ntlha ya go swa ga tsona tlhwathwa ya nama ya tlhatloga. (2)
- 1.7.3 Kwa dikolong:
- Baithuti ba ne ba pateletsega go boela gae ka ntlha ya maemo a matlwanaboithusetso le tlhokego ya metsi a a nowang. (2)
- 1.7.4 Kwa magaeng:
- Go ne ga nna selelo le khuranyo ya meno kwa magaeng ka ntlha ya tlhokego ya metsi.
  - Matlwanaboithusetso a a dirang ka metsi a se dirisiwe ka ntlha metsi a a se yong.
  - Baagi ba ne ba simolola go reka ditanka tsa jojo go duta metsi.
  - Baithuti ba ne ba tshwanelwa ke go boela gae.
  - Ba tima metsi nako e nngue le nngwe.  
(Dintlha di le pedi.) (2)
- 1.7.5 Kwa maokelong:
- Metsi a a dirisetswang go phepafatsa, go tlhapa le go nwa melemo a ne a tlhokega.
  - Maokelo a ne a pateletsega go fudusa balwetse ba bangwe kwa maokelong a mangwe ka ntlha ya palo ya balwetse le tlhokego ya metsi. (2)
- 1.8 Tsa bo 1962. Ketekgolo a robongwe masomethataropedi/masomeamarataropedi. (3)

- 1.9 Ka dimilione di le 8,5 tsa diranta. (1)
- 1.10 Ke sa phologolo. (1)
- 1.11 Ke ka ntlha ya gore go ne go na le tlhokego e e kwa godimo ya metsi, jaanong e le tsona di ka thusang baagi go duta metsi./Ipela/baya metsi.  
(Dikarabo tsa baithuti tse ne nepagetseng di elwe tlhoko.) (2)
- 1.12 Ke lephata la metsi le digweregwere./Kgelelo leswe. (1)
- 1.13 Ke dikoloto/madi a o a tsholetseng mongwe o tshwanetse go a busa/molato, jalojalo.  
(Dikarabo tsa baithuti tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) (1)
- 1.14 Fa ke ka bo ke le tona ya lephata la metsi ke ne ke tlaa:  
  - kopa baagi go dirisa metsi sentle
  - dira gore fa o fitlhelwa o senya metsi, o tshwarwe le go otlhaiwa.
  - ruta baagi ka ga botlhokwa ba metsi.
  - nna le mokgwa mongwe wa go somarela metsi ka go ela tlhoko gore fa phaepe e thubegile e baakangwe ka ponyo ya leitlho, jalojalo.  
(Dikarabo tsa baithuti tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) (1)

**30 maduo**

**KAROLO B TSHOSOBANYO**

**POTSO 2**

Tshosobanyo e nne ka dintlha di le tlhano (5) fela.

- **Kabo ya maduo:**  
– **5 = Diteng 5 Dintlha (maduo 2 = ntlha)**

**ELA TLHOKO:**

- **Kagego:**  
Le fa tshosobanyo e sa tlhagisiwa ka kagego e e nepagetseng e tshwanetse go tshwaiwa.

Dintlha:

- Pele Tšhaena e ne e nyatsega fela gompieno ke nngwe ya dinaga tse di itlhomileng pele mo itsholelong.
- E wela mo dinageng di akaretsa BRICS.
- Matšhaena fa a goroga mo lefelong ditlhwatlhwa tsa bona di nna tlase.
- Baagi ba rata diaparo tsa bona le fa e se tsa maemogodimo fela di dintle.  
(Reisi e e monate thata/ba thaisa ditlhapi/maborogo le ditsela.)  
(Ba ikgamtsha ka dinoka le matsha, botsweretshi.)
- E tumile gape ka mafaratlhatlha a ditsela le maborogo a maemo a a kwa godimo.  
(Dikarabo tsa baithuti tse di nepagetseng di elwe tlhoko.)

**10 maduo**

**KAROLO C MABOKO**

**POTSO 3**

- 3.1 Ke la magareng. (1)
- 3.2 Ke ka ntlha ya gore le na le diponagalo tsotlhe tsa poko ya magareng.  
(A dikarabo tsa baithuti tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) (2)  
(Fa a buile ka segompiano le tsa bogologolo.)
- 3.3 Le bua ka mme yo o godisitseng ngwana, a mo tsenya dikolo a sa itsholela.  
(Dikarabo tsa baithuti tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) (2)
- 3.4 Tlhatlagano. (1)
- 3.5 **TLHALOSO YA MAELE:**
- 3.5.1 Go bua sekgowa/seesimane/English. (1)
- 3.5.2 Go ela ruri/go tsamaela ruri/go se bowe.  
(Dikarabo tsa baithuti tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) (1)
- 3.6 Ngwana yo o tlhokafaletsweng ke batsadi ka bobedi/Ngwana yo o tlhokafaletsweng  
ke mme le rre. (1)
- 3.7 **THUTO**
- Motsadi o a tlhokomelwa le go utlwelelwa.
  - Ka letsatsi le lengwe ke tlile go tsofala.
  - Ke tsene sekolo mme se se ka sa mphetola maitseo.
  - Batsadi ba botlhokwa mo matshelelong a rona.
  - Khumo le lehuma di lala mmogo.
  - Botsofe bo a tlhalefisa, jalojalo.
- (Dikarabo tsa baithuti tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) (1)
- [10]**

**POTSO 4**

- 4.1 Boeteledipele. (2)
- 4.2 Fa o dira le moetapele ga o gole e bile ga o na tirisano. Fa o dira le moeteledipele o a gola, o na le tirisano, e bile o a gakololwa o bo o gakolole.  
(Moetapele o ntsha ditaelo – moeteledipele o diragatsa le go dira le batho.) (4)
- 4.3 Mathulathulane. (1)
- 4.4 Go noetsa mokaulengwe ga go monate. (1)
- 4.5
- Ke kgomo e e tlabang ka dinaka tsa yona.
  - Ke moetapele yo o phatlalatsang batho a sa ba age le go ba agisanya.
- (Dikarabo tse di nepagetseng tsa baithuti di elwe tlhoko.) (1)
- 4.6 Go thusa. (1)
- 4.7 A re ene molao o o ithutile a le esi, go le thata kwa didibeng. (1)
- 4.8 Moennyana o pele lebone la waabo/lwabo. (2)
- 4.9 Go tlotlwa. (1)
- 4.10 Motho o tshwana le phologolo fa e tsentse tlhogo mo morokolong/motho ga a na mpa e a robalang ka yona/motho ga a tshepege.  
(Dikarabo tse di nepagetseng tsa baithuti di elwe tlhoko.) (2)
- 4.11 Ba batla go goga mmogo/ba batla go dira mmogo. (2)
- 4.12 Mmoki o na le maikutlo a a tlatlhakaneng ka gore o eta a fetogafetoga.  
(Dikarabo tsa baithuti tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) (2)

**[20]**

**30 maduo**

**KAROLO D THUTAPUO LE MELAWANA YA TIRISO**

**POTSO 5**

- 5.1 MmaSesigo, Moruleng, Shimane, Rustenburg, Pitori, Dingi le Johannesburg. (2)
- 5.2 Mmidi (1)
- 5.3 Se tlhabe yo mongwe ka sepekere! (*stab*)  
(Dikarabo tsa baithuti tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) (2)
- 5.4 Leina + letlhaodi. (2)
- 5.5 Mosadimogolo o tlhatlhola bogobe ba bana.  
Bana ba felegetsa morutabana wa bone.  
(Dikarabo tsa baithuti tse di nepagetseng di elwe tlhoko.) (4)
- 5.6 Ke lesupi. (1)
- 5.7 Leadingwa. (1)
- 5.8 Ruri! ga nkitla ke lebala se a ntirileng sona. (2)
- 5.9 "Ba itse dilo tse tsa dithamalakane". (1)
- 5.10 Ke a tlhaloganya/ke a utlwa. (2)

5.11

Lefoko	Karolo ya puo
masimong	letlhalosi
mongwe le mongwe	lebadi
mme	lekopanyi
ikgantsha	leitiri
bana	leina
tshegetsa	lediri
eng	lebotsi
tala	letlhaodi
ena	leemedi
ba	thuanyi

(10)

- 5.12 Setswana ke puo. Batswana ke morafe. (2)

**30 maduo**

**Maduo otlhe: 100**